


Geeshsha maxaafa qeeri naatussi Shiishooga



Nohanne
Baashsha
haata



Xaafiiday: Edward Hughes

Kaleetidoy: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Xeeletidoy: M. Maillot; Tammy S.

Wolayattuwawu birshshiyay:
www.christian-translation.com


Giigisay: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Layisensiyaa: bayizeenashin ha xuufiya Coppe ottiyogeka,
Daarisiyogekka nee maata.

1

Nohi Godaaa Goyiniyaa asa.
Hara assay ubbay Godaas
makkalidabanne Ixxidaba.
Issi galla Godaay keehipe
Daganttiyaaba giis. Godaaay
Noahasi Nee keettaa asa

ashshada ha bashsha
alamiyaa
Xayissana
yaggis.



2

Godaay Noha Wolqama bashsha
haattay yiiganne biitta xaysiyogaa
Odiis. "Mittape neenane ne keta
qassika alaamiyan dee"iya do"ata aba
giddon Ekkiya Markabiya geeteti
azaazetis. Godaay Nohassi
koshiya koshiya
kaalettata
odiis.


Nohika
ossuwan
geelis.



3

Asaay Nohi
aysi markabiya
medhdhiyako appe
siyidi qiliccennan
agokona
shiin nohi

baga
medhdhiyoga
baxxuxi oykiis.
Qaasika xoosaba
yootiyoga aggibenna.
Issi assika siyibeena.



4

Nohassi wolqama ammanoy
dee"es. Kaasse iraa giyobi
bittan yii wodhdhi erennaba
gidikoka Godaa amanettis.
Ha"I markabiyaa
Tookkanawu giigasuu.




5

Ha"I Doati yidosona. Godaay issi iss doata lappuna
issuw issuwa naa"a naa"a otti markabiyakko Ekki
yiis. Woogane qeeri kaafoti, woganne qeeri
do"ata markkabiya giddo
gelissis.



6

Kaarera dee"iya assay nohi markkabiya
do"ata ubba geelisiyode noha
cayeennan agokona. Godaa
bolli makkaliyoga aggibokona.
Noha markabiyaa
gido geelanawu
oychibokona.




7

Wursettan
ubba Do"attine
kaafotika
geelidosona.
Godaay Noha
neene ne naati
Gelitte yaggis. Nohi,
a keetayiyaa, a heezu naati
nne eta ketayooti markabiyaa
giddo gelidosona. Hegaape sinttan
Godaay markabiyaa goorddis.




8




Hegape sinttan
Irray yiis. Keehipe
daro haatay muleera
biitiyo haata ottis.

9




Bashsha haatay
kattamtunine bitta
ubban Diis. Irray eqqiyo wodee
deereetika Haatan kamettison.
Carkko shemppiya Ubbi hayiqqis.

10



Haata kuumidi Puude dicci
dicci biyoode Markabiya
haata booli puude utta
utta baasu. Markabessi
garssay xuma gidana
dandayees, markabiya
puudene dugee ganawu
dandayawus gidope attin
noha bashsha haatape
ashshasu.

11




Ichchashu agginaa bukki makkin,
Godaay carkkuwaa yeedidi mellisis.
Markabiyaka Ararat giyo deeriya
huuphiyan shemppassu. Nohi
garssara haatay mellanashin
haika hasttamu
gala
shemppis.

12

Nohi maskotiyaa dooyidi Quuruwane Guugo Kare
yeddis. Mella giddida Shemppiyoosa demabenna
gishshawu Guuga guuye simmasu.

13



Saaminttape Guyyian nohi
ha"ikka yeddis. Guuggaka
ba doonnan Irrxa diya
Olive giyo mitta bonccuwaa
ekkada yaasu. Kalliya
samminttan Nohi biitiya mello
ga erris ayyssi Giiko
Guuga guye
simmabayiku.

14

Gooday Nohasi Markabiyaape kiyoo
Wodee gididiyoga oddis. Nohinne a
kettay issipe gididi Doo"ata ubaka
kessidosona.




15

Nohi ayi keena
ufayitideshsha.
Nohi yarshshiyosa
medhdhiddi
bananee ba keetta
asa Hegaa Iitta
bashsha haataape
ashsha xosasi
gooyinis.



16

Gooday nohasi
Keehipe LO"iya
maachcha gellis.
Na"anto asa naata
eta nagaraa gishshawu
bashsha haatan firrdike
yaagis.



Ba qaala maachcha
hassayissanawu
Wogga ... wottis.

17

Nohinne a naati
orataa doomeeta
bashsha hattape sinttan
demmidosona. Wodiyape
sinttan, a sheeshay biitta
ubba kummis. Ha sa"an
dee"iya uba
assayika



nohappene a
naatupe yiidaba.

18

Nohanne Baashsha haata

Godaaa qaalaa geeshsha maxafaape Taarikiyaa

Dee"iosay

Doomettaba ussupunape doommidi tamma
gakkanawu

"Ne qaalaa birshshettai poo'uwaa immees."
Mazamure maxaafaa 119:130

19

Wursetta

3

60

20

Geeshsha maxaafan ha sohuwaan de"iya taarikee nuna medhdhidane nuuni a eranaadan koyiya keehipe keha xoossaba odees.

Xoossaay I nagara giyo ittaabaa nuuni ottogaa erees. Ha nagaraa gishshawu nuusi bessiyay hayiqo shini goddaay nuna keehipe siqiyooqaape dendaagan bar issi na"a yesuusa nu gishshaw masqaliyaa bolaa nu nagaraa gishshawu firdaa ekkanawu duge sa'a yeddiis. Hegaape sinttan Yessuusi ha sa'aa yiddi biis. Intekka yesuusan amaniddi intiyoo inte nagaraa I atto gaanatan oychiko I atto gess, yiddi intte garsaan aqees. Intekka ara merinawu dee"eta.

Hage tumma gi intte amaniko,
xoossaa hagapee kali deiyagatan Woossitte:
Siqoo yesusa, Ne xoossa gidiyooga, ta nagaraawu asa
kiyogaanne hayiqogaa qassi ha"i de'uwaan de"iyogaa amanaays.
Hayaana, ta de"uwako hayda, taani oratta de"uwaa danatane issi
gala nenaara merinawu danuwa banawu, ta nagaraa atto ga. Ne
na"addan danaadaninee ne azazuwaa kaalanawu maadda. Amin"i.

Uba gala gesha maxafa nabbabane xossara hasaya!
Yohannisa wongila 3 payduwa 16.